

How to Use the CPE Tract

Getting Started:

In forming teams it is good to note that teams of two are almost always more effective than teams of three or more. They are less threatening and more likely to gain access into the home. The one draw back is that when you take three you are providing a context for training the third person in the use of the tract. Ultimately the Pastor must decide the size of the teams. If you use a larger team they will work more effectively in lower class communities. In the middle class, teams should almost always be limited to two.

All team members should be thoroughly familiar with the tract. It is a plus if these participants may also have a working knowledge of other evangelistic tools, i.e. Evangelism Explosion. Resources each team member should bring: Back pack, pens, CPE tracts, Photo's of family where you live, postcards of area of special interest point. Also it is nice to leave with the family or individual you visit a photo of you and your family.

Outreach by Appointment: It is favorable to visit those with whom an Appointment has been made. These will be unsaved family members, friends, neighbors and work associates of members of the receiving church. In advance of the CPE team's arrival and the outreach ministry, the receiving church must begin working with their people in small groups or as a whole congregation to identify those unsaved people with whom they have reconciling relationships. It shouldn't be difficult for people to come up with at least eight names. Then these individuals should be strategically targeted for prayer. In the days leading up to the outreach event their friends for an appointment should contact them.

Simply explain to them that you have a friend coming from outside the country who wishes to meet your friends and to share with them how God turned his or her life around. (Or words to that effect.) Then directly ask them if at a time you suggest you could bring them by and introduce them. You will be surprised at how open your friends will be to this and this will be in part because of the prayers you have prayed for them and the relationship you have build with them.

Once you go to meet your friend with the North American it is important that you take a few moments for greetings and to share casual conversation. Then you can transfer the conversation into a presentation of the gospel. The following material will apply to this setting.

Outreach Door-to-door - at the door: (The following material is written from the perspective of a door-to-door outreach but the material applies equally with outreach through appointments.)

1. How to introduce the tract:

Don't! Instead introduce the person, the North American. Simply say "Hello my

SULAT SA HUSTONG PAGGAMIT SA

KAHULUGAN NIINING BASAHON

ALANGSA PAGSUGOD (*GETTINGSTARTED*)

Diha sa pagporma ug kauban mas maayong hinumduman nga mas-epektibo ang duha ka kauban sa matag-grupo kay sa tulo o sobra pa. Dili kaayo kahadlokang ug mas-sayon makasulod sa balay. Kon dili kalikayan ang tulo ka kauban hatagi'g kahigayonan nga ma-train ang ikatulo alang sa paggamit sa basahon. Sa katapusan, ang Pastor kinahanglan maoy mo-decide kon unsa ka dako ang kada grupo. Kun daku nga grupo ang gamiton, mas-epektibo kini sa 'poorer communities'. Diha sa "middle class", ang membro sa matag grupo limitahan lamang sa duha.

Tanang membro sa grupo kinahanglan nga hanas na pag-ayo kining basahona. Dugangan pa g'yud kon ang mga participant adunay kahibalo sa ubang pamaagi sa pagpliFlaski sama sa Evangelism Explosion.

Gitakdang Pagpanaksi: (Outreach by Appointment)

Pabor kaayong bisitahan kadtong may nasabutan na. Kini sila mahimong membro sa pamilya nga dili pa luwas, mga higala, mga silingan ug kauban sa trabaho sa mga membro sa simbahan. Sa dili pa moabot ang CPE teams ug ang outreach ministry kinahanglan nga ang modawat nga simbahan mosugod ug trabaho kauban sa ilang mga tawo diha sa gagmay'ng mga grupo o sa tibuok congregasyon aron sa pag-ila niadtong mga tawo nga dili pa luwas diin aduna nay relasyon. Siguro dili lisod alang sa mga miembro sa pagkab-ot sa walo ka mga ngalan. Hinuon kining mga tawhana maoy mamahimong target diha sa mga pag-ampo. Sa dili pa moabot ang gitakdang panahon sa pagpanaksi kinahanglan nga pakigkitaan nang daan sa ilang mga amigo aron sa pagsabot sa gitakdang panahon. I-esplikar ngadto kanila nga aduna kay mga amigo gikan sa gawas sa nasud nga gustong makigkita kaninyo ug mopakigbahin uban kaninyo kon gi-unsu sa Dios sa pagbag-o ang ilang kinabuhi. Unya hango-a sila kon puwede ba nga dad-on mo sila ngadto kanila aron ikapa-ila-ila. Masurpresa ka kon unsa sila ka abli alang niini resulta sa gihimong mga pag-ampo para kanila ug sa na- establisar na nga relasyon uban kanila.

Sa dihang moadto na kamo uban sa mga Amerikano importante nga adunay diyutay'ng panahon igugol alang sa pag-ila-ila ug inato nga pag-estoryahanay. Unya imong ibalhin ang panag-estoryahanay ngadto sa parpresentar sa ebanghelyo. Ang mosunod nga basahon no-aplikar niini nga sitwasyon.

Balay-balay nga pagpanaksi-'diha sa pultahan (Ang mosunod nga mga basahon gisulat diha sa balay-balay nga pamaagi apan kini moaplikar gihapon sama sa gitakdang pagpanaksi.)

1. Unsaon pagpaila niini nga basahon;

Avaw! Imbes ipaila nimo ang mga Amerikano, ingon hinuon nimo sa pagsulti.

name is _____ and this is my friend _____ who has come all the way from _____ in order to share with the people of our community about something wonderful that has happened in his life. He can't speak but he has had his testimony translated and he wants me to share it with you." At this point you hand them the tract. Notice you have not asked them any question that they can respond negatively too, but have assumed that they will let you present this testimony to them.

NOTE! THIS IS WHAT YOU SHOULD NOT SAY.

- ◆ Don't ask questions. "Can I read this tract to you?" "Can we have a few minutes of your time?"
- ◆ Don't introduce your denomination. When you do that you are building walls not tearing them down.
- ◆ Don't say we want to talk about the Bible with you.
- ◆ Don't use religious words.
- ◆ Don't debate religions or Catholicism.

Instead disarm the catholic. If they say, "I am not interested for I am a Catholic." Then say truthfully, "Good! You are just the kind of person we want to talk to. You believe the Bible is God's Word, you believe Jesus is God's Son and just like us you love Jesus. We just want to share with you what he has done in our lives." (No negatives, only positives.)

If they ask you what religion you represent tell them you don't represent religion. Our message is not one of religion but of relationship. You may wish to tell them that you are a Christian.

If the individual will not let you speak with them thank them very politely and go on your way. Don't push them to listen.

If the individual is already a Christian search them for their reason of assurance. Finally, ask to pray with them for the success of our ministry and after praying, move on. Don't take the luxury of lingering to visit with them unless they have a pressing need God has sent you there to address.

2. Now you are reading the testimony.

They should have a tract in hand and you will read the testimony out loud, with them following along. Be familiar with the content of the testimony and read it prayerfully and thoughtfully. When you are nervous or after you have done it a number of times your temptation is to go fast, but read it slowly and thoughtfully.

3. After reading the testimony move immediately to the next page.

Don't ask to read it, but assume the privilege.

Don't introduce it as a questionnaire. THIS IS NOT A QUESTIONNAIRE!

"Maayong (buntag, udto, hapon o gabii) bay, ako si _____ ug kini siya akong amigo si _____ gikan sa _____ kay duna siya 'y i- share uban sa mga tawo sa atong komunidad mahitungod sa mindot nga butang nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Dili siya maka-Cebuano pero gihubad kini sa atong pinulongan aron ika-pakigbahin kanimo." Niining bahina ihatag kaniya kining maong basahon. Hinumdomi nga dili nimo sila pangutan-on ug pangutanang negatibo, apan imong napaniguro nga tugotan ka nila sa pagpresentar niining testimonyo ngadto kanila.

PAHINUMDOM! KINIANG DILI ANGA y AN 'MONG ISUL TI.

- ◆ Ayaw pagpangutana. "Puwede ba ni nakong basahon para nimo!" "Puwede bang makagahin ka ug diyutay'ng panahon alang kanamo!"
- ◆ Ayaw isulti ang imong relihiyon. Sa dihang imo nang buhaton nagbutant ka hinuon ug pader tali kanila.
- ◆ Ayaw'g sulti nga maghisgot ta ug Bibliya uban nimo.
- ◆ Ayaw paggamit ug mga relihiyosong pulong.
- ◆ Ayaw pakigdebate sa relihiyon o Catolisismo.

Hinuon disarmaha ang katoliko. Kon moingon sila, "Dili ko entresado kay katoliko man ko. " Unya sultihi so tinuod, "Maayo! Ikaw ang klase sa mga tawo nga gusto namong ikahinabi. Mituo ka sa Bibliya nga mao ang Pulong sa Dios, nituo ka ni Jesus nga Anak sa Dios ug sama kanamo gimahal nimo si Jesus. Gusto lang namo nga ipakigbahin kanimo kon unsa ang iyang nabuhat sa among kinabuhi (walay negatibo, pero positibo lang).

Kon mangutana sila kon unsa ang relihiyon nga inyong gi-representahan sultihi sila nga wala kami magrepresentar ug relihiyon. Among mensahe dili bahin sa relihiyon kondili usa ka pakigrelasyon. Mahimong sultihan mo sila nga ikaw usa ka

Kristohanon. Kon ang maong tawo dili motugot nga makigsulti kanimo pasalamat siya ug tarong ug padayon sa imong lakaw. Ayaw sila'g pugsang pagpaminaw.

Kon siya usa na ka Kristohanon usisaha ang hinungdan sa iyang kasigurohan. Sa katapusan hangyo-a sila sa pag-ampo sa kalampusan sa atong ministri ug human sa pag-ampo padayon. Ayaw tugoti ang lulinghayaw'ng pagbisita kanila gawas kon sila adunay dakong panginahanglanon diin ang Dios nagpadala kanimo sa pagtabang kanila.

2. Karon imong basahon ang testimonyo.

Kinahanglan adunay basahon sa ilang kamot ug basahon ang testimonyo sa makusog, uban nila samtang magasunod. Siguroha nga kabisado mo ang sulod sa maong testimonyo ug basaha kini inubanan ang pag-ampo ug pag-amping. Sa dihang kulbaan ka o human sa makadaghang pagbasa matintal ka sa pagdali, hinuon basaha kini sa hinay ug pagkamainampingon.

3. Human ug basa sa testimonyo dayon ug pakli sa sunod nga pahina.

Ayaw paghangyo sa pagbasa niini, hinuon laumi kini nga pribilihiyo. Ayaw kini'g ipaila nga ingon ug usa ka 'questionnaire.' DILI NI USA KA QUESTIONNAIRE!

Say to them, *"These 10 questions will help you understand how God did this in my friend's life and/or these 10 questions will help you understand how God can do the same in your life."*

Turn their tract over to the inside page and hand it to them. At the same time give them a pencil they can use to mark yes or no as they respond to the questions. NOW PRAYERFULLY PROCEED.

(Note: It is important that you let them read the Bible verse out of the Bible instead of off the tract. Do this as often as possible even if it is written on the tract. Especially keep this in mind when reading Rom. 6:23, and Rev. 3:20. You may even ask if they have a Bible and if they do, use theirs in presenting the verses.)

THE PLAN OF GOD FOR YOU SALVATION

1. Do you believe in God? (Deut. 10:17-18)

A further reference verse is Psalm 100:3 *"Know ye that the Lord he is God: it is he who hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture."* People need to know that we are referring them to the God who made all.

2. Do you believe that God loves you? (John 3:16)

This is always answered in the affirmative in Latin America. A good thing to say when they answer "yes" is, *"That is right! He does love us and as we go on I hope you will come to understand just how much He loves you."*

3. Do you believe that Jesus is the Son of God? (Matt. 16:15-16, John 1:1-2)

Jesus' claim to be the Son of God (that is to be God the Son) was proven beyond doubt by his bodily resurrection from the dead. Thomas realized the implications of the fact of Christ's resurrection when after he saw, heard, and touched Christ, he said, "My Lord and my God." (John 20:28)

4. Do you believe that you are a sinner? (Rom. 3:10, 3:23)

Many people will say "yes" to this question but they have a hard time accepting it as true. They reason that they have not committed murder or adultery so they are not big sinners. One man told me he had no sins, "Only vices." It is important to point out to them that one little sin makes you a complete sinner and that also from the view of God, who is absolutely pure and holy, there are very little difference between the greatest and the least sin.

Isaiah 64:6 say, *"But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags."* This does not mean that God does not approve of us doing well to one another. What it means is that we cannot count on our goodness to bring us into a right relationship with God. The best we can do is tainted with sin and therefore deformed. Example: A little bit of leaven deforms a whole lump of bread. So a little sin deforms and makes unholy all our good deeds.

Ingna sila, *"Kining napulo ka mga pangutana makatabang kanimo sa pagsabot giunsa sa Dios pagbuhat niini diha sa kinabuhi sa akong amigo. o kaha ingna nga kining 10 ka mga pangutana makatabang kanimo sa pagsabot unsaon sa Dios sa pagbuhat susama diha sa imong kinabuhi."*

Ipakli ang ilang basahon sa sunod pahina ug ihatag kini kanila. Dungan sa paghatag kanila'g lapis gamiton sa pagmarka sa Oo o Dili samtang motando sila sa mga pangutana. PADA YON INUBANAN ANG PAG-AMPO.

(Timan-i: Mas importante kon pabasahon mo sila sa mga bersikulo diha sa Bibliya. Himo-a kini sa kanunay bisan kon nahisulat diha sa basahon. [butang sa imong hunahuna nga sa dihang basahon ang Roma 6: 23. ug Gipadayag 3: 20. Mahimong mangutana ka nila kon duna ba silay Bibliya ug kon duna gani, gamita kini sa pagpresentar sa mga bersikulo.]

ANG PLANO SA DIOS ALANG SA IMONG KALUWASAN

1. Mituo ka ba sa Dios? (Deut. 10:17-18)

Ubang reperensya anaa sa Salmo 100:3, *"Ilha nga Dios ang Ginoo! Siyay nagbuhat kanato ug kita mga iyaha: kita iyang katawhan. ug iya kitang panon."* Kinahanglan masayud ang katawhan ug ipasabot ngadto kanila nga ang DioS mao ang nagbuhat sa tanan.

2. Motuo ka ba nga ang Dios nahigugma kanimo? (Juan 3:16)

Kanunay kining tubagon sa Oo didto sa Latin America. Ang maayong isulti kon motubag sila ug Oo mao, *"Tinuod na! Gihigugma ta Niya ug samtang mopadayon ta naglaum ko nga masabtan nimo unsa g'yud ka dako ang iyang paghigugma kanimo. "*

3. Motuo ka ba nga siJesus mao and Anak saDios? (Mateo 16:15-16; Juan 1:1-2)

Si Jesus miangkon nga siya Anak sa Dios (kana mao ang Iyang pagka-Anak sa Dios) napamatud-an sa walay pagduhaduha pinaagi sa iyang pisikal nga pagkabanhaw gikan sa mga patay. Si Tomas naka-amgo sa mga implikasyon sa tinuod nga pagkabanhaw ni Kristo sa dihang human niyang nakita, nadungog ug nahikap si Kristo, siya miingon, "Ginoo ko ug Dios ko." (Juan 20:28)

4. Motuo ka ba nga ikaw usa ka makasasala? (Roma 3:10; 3:23)

Daghang mga tawo mo-uyon niining mangutanaha apan lisod alang kanila sa pagdawat sa tinuod. Ang ilang rason nga wala man sila makapatay o nanapaw nagpasabot kana nga dili sila daku nga mga makasasala. Usa ka tawo misulti kanako nga siya walay mga sala, "Pero besyo lang hinuon." Importante nga itumbok ngadto kanila nga ang usa ka gamay'ng sala igo na nga makahimong hingpit nga makasasala ug ingon usab niana ang pagtan-aw sa Dios, kinsa Siya usa ka putli ug balaan, adunay diyutay'ng diperensya sa gagmay ug dagko'ng sala.

Isaia 64:6 miingon, *"Apan kaming tanan sama sa butang nga nahugawan, ug ang tanan namong pagkamatarong ingon sa mga mahugaw 'ng trapo."* Kini wala magpasabot nga ang Dios dili mo-aprobar kanato sa pagbuhat ug maayo ngadto sa uban. Ang buot ipasabot niini mao nga kita dili makasalig sa atong maayong buhat sa pagdala kanato

5. Do you believe that Jesus Christ died for your sins? (Rom. 5:8, John 1:29)

It is very possible to quickly go through the first four questions without offering any explanations, but you should always take time to discuss this question. If they say "yes," ask them what they think it means that Jesus died for our sins. If they say "no," ask them why they think He died. It is important at this point to give them room to offer some input by asking these questions. This will help to hold their interest. Whatever the answer, now you must explain what this statement means.

I like to explain to them that Christ's suffering was far more than just physical, but that spiritually He bore the greater suffering. For on the cross He took every single sin that has ever been committed by the individual I'm talking to and by myself and through out all of history. He did not just take on himself this tremendous weight of sin, but He suffered there all the punishment that each sin deserves. All the torment of Hell each sin requires was suffered by the eternal Son Jesus Christ on the cross. If we were to pay for this sin ourselves it would take us forever suffering in Hell. Jesus paid for the sin on the cross and when he had paid it in full he rose again from the grave. That is how much Jesus loves us. He would have suffered for all the worlds' sins if you were the only one who would accept the payment He made.

On the positive side, not only did He take our sin, but also for those who receive Him He offers to transfer to our account all of His goodness. 2 Cor. 5:21 are a good closing verse to show them, to demonstrate this understanding.

Evangelism Explosion also offers a good illustration. Put a book in on hand and explain that the book represents all the recorded sins in our life, sins of thought and of deed, sins of doing what we should not have done and not doing what we should have done. They are all written in a book of judgment and if any of us are judged according to that book, there is enough evidence there to condemn us. (Place the book in palm of hand) *"This sin is resting on us and it keeps us out of heaven and it blocks our relationship with a holy God. What can be done with it?"*

This is why Jesus died. (Raise your other hand and point out that it represents Jesus Christ) He paid for all those sins so that we would not of necessity have to pay for them ourselves. (Transfer book over into the hand representing Jesus.) Ask them if this is what they understand (believe).

ngadto sa maayong relasyon uban sa Dios. Ang pinakamaayo natong nabuhat namansahan sa sala ug tungod niini nabati na hinuon. Pananglit: Usa ka gamay'ng minasang bati makadaut sa tibuok minasang pan. Ingon usab niana ang gamay'ng sala makadaut ug makahimong hugaw sa tanan tang maayong buhat.

5. Motuo ka ba nga si Jesus nagpakamatay alang sa imong mga sala? (Roma 5:8; Juan 1 :29)

Sayon kaayong modali'g laktud sa unang 4 ka mga pangutana sa walay paghatag ug pagpasabot apan gikinahanglan nga hatagan ug igong panahon sa paghisgot niining pangutanaha. Kon motubag sila ug Oo, pangutan-a sila unsay ilang hunahuna sa ipasabot nga si Jesus nagpakamatay alang sa atong mga sala. Kon moingon sila ug dili, pangutan-a sila unsay ilang hunahuna sa Iyang pagpakamatay.

Importante niining puntuha nga hatagan nimo sila'g luna sa pagpadayag sa ilang nahibaw-an pinaagi sa pag-ingon niining mga pangutana. Kini makatabang sa pagpugong sa ilang interes. Bisan unsay ilang tubag, imo gihapong ipasabot unsay kahulogan niining mga puJonga.

Akong ipasabot ngadto kaniJa nga ang pag-antos ni Kristo dili lang sa pisikal kondili sa espirituwal usab ug nag-antos Siya sa Iabihang kasakit. Kay didto sa krus Iyang gidala ang matagsala nga nabuhat sa matag-usa lakip kanimo ug kanako ug sa tanang tawo sa tibuok kasaysayan. Dili lang nga Iyang gidala ang gibug-aton sa sala diha sa iyang kaugalingon apan nag-antos usab Siya sa tanang silot nga angay ipahamtang sa matagsala. Tanang paglaygay sa impemo nga gikinahanglan sa matagsala gi-antos ni Jesu-Kristo didto sa krus. Kon kita pa ang pabayron sa atong

mga sala mosangput sa walay katapusang pag-antos sa impemo. Gibayran ni Jesus ang sala didto sa krus ug sa dihang nabayaran na sa hingpit nabanhaw Siya gikan sa lubnganan. Ingon niana ka daku ang iyang paghigugma kanato. Iya gihapong antusan ang tanang sala sa kalibutan bisan pa man kon ikaw lang ang modawat sa bayad nga iyang gitanyag.

Sa positibong bahin dili lang ang atong mga sala iyang gidala kondili sa tanang modawat itanyag niya ang pagbalhin sa iyang pagkamaayo nganhi kanato. 2 Corinto 5:21 usa ka maayong panapos nga bersikulo ipakita kanila, aron sa pagpadayag niini nga pagpanabot.

Evangelism Explosion nagtanyag usab ug maayong ilustrasyon. Ibutang ang libro sa usa ka kamot ug ipahayag nga kining libro nag-representar sa tanang lista sa mga sala dinhi sa atong kinabuhi, sala sa hunahuna ug sa buhat, sala sa pagbuhat sa dili angayang buhaton, ug sala sa dili pagbuhat sa angayang buhaton. Kining tanan gisuLat sa libro sa paghukom ug si bisan kinsa hukman pinasikad nianang maong libro, adunay igong ebedensya nga kita mahinukman. (libro ipatong sa palad) *"Kining sala nipalong ibabaw kanalo ug nagpahilayo kanalo gikan sa langi.f ug nagbabag sa along relasyon ngadto sa Balaang Dios. Unsa man ang buhaton niini?"*

Kini ang hinungdan sa pagpakamatay ni Jesus. (Iisa ang laing kamot ug ituldo nga kini nag-representar kang Jesu-Kristo) Tanang sala nga anaa diha Iyang gibayran aron dili na kita mobayad pa niana. (Ibalhin ang libro sa pikas palad nga girepresentahan kang Jesus.) Pangutan-a sila kon mao ba kini ang ilang nasabtan. (gituohan)

6. Do you know what to do with your sins?

It is important to pause after this question and let them attempt to give an answer. If they mark "yes," ask them what, if "no," give them an opportunity to say why they marked no. Regardless of what their answer is, do not respond with a correction or a negative. Accept their answer with a simple, "OK" and move on. This question is designed to drive home a sense of need.

Evangelism Explosion's question is even more thought provoking and you might like to use it here. *"Suppose that you were to die tonight and stand before God and He were to say to you. 'Why should I let you into my heaven!' What would you say?"*

Now you may read the rest of part six. The answer will be "yes" because God has promised this to us and He cannot lie.

7. Romans 6:23 says, "For the wages of sin is death but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord."

STOP! Don't go any further until you explain to them what this death sentence for sin means. Tell them there are three kinds of death and they all involve separation.

- 1. Physical death** - When we die physically our bodies go in the earth and our spirits separate from our bodies and go either to heaven or to hell. The separation of our bodies and spirits is physical death.
- 2. Spiritual death** - Because of our sin we are separated from a relationship with God. This is spiritual death. All of our religion and good works cannot remove from us the weight of sin that makes us separated from God (Spiritually dead).
- 3. Eternal death** - If we physically die in a state of being spiritually dead we will remain separated from God forever. This is called Eternal death or Hell. God's remedy for this death is to give us the free gift of Eternal life through His Son Jesus.

God's standard of judgement is: sin = eternal death.

There are two ways to pay for your sin. You can accept the free gift of eternal life and the payment Jesus made for your sin on the cross or you can pay for your sins yourself by suffering forever separated from God.

Now go on and ask the question:

"Would you like Jesus to save you from your sins?"

If they say "no," don't push. But you will be surprised many will say "yes." Don't get excited. Many people want Christ to save them from their sins, but when the terms are given they don't want to do it His way. Keep going on prayerfully.

6. Nakahibalo ka ba unsay buhaton sa imong mga sala?

Importante nga mohunong kadali human niining pa.ngutanaha ug tugoti sila sa pagsulay paghatag ug tubag. Kon Oo ilang marka pangutan-a sila'g unsa, kon dili hatagig higayon sila sa pagpahayag kon nganong dili ilang gimarka. Bisan unsay ilang tubag niini, ayaw pagsulti uban ang pagkoreher o negatibo. Dawata iJang tubag sa simpli nga, "OK," ug padayon. Kini nga pangutana gi-design aron mahibalik ang pagka-amgo sa panginahanglan. Evangelism Explosion nga pangutana makapakutaw sa hunahuna ug basin ganahan ka mogamit niini dinhi. *"Pananglit kon mamatay ka karong gabii ug magtindog atubangan sa Dios ug moingon Siya kanimo, 'Nganong pasudlon ko man ikaw sa akong langit?' Unsay imong ikatubag?"*

Tingali ganahan kang mobasa karon sa nahibiling bahin sa part 6. Ang tubag niini Oo tungod kay ang Dios nagsaad niini kanato ug dili Siya mamakak.

7. Roma 6: 23 miingon, "Kay and suhol sa sala kamalayon apan ang gasa sa Dios kinabuhing dayong diha sa along Ginoong Jesu-Kristo."

HUNONG! Ayaw ug padayon hangtod pa-esplikar ngadto kanila unsayipasabot sa silot sa sala. Sultihi sila nga adunay tulo ka klase sa kamatayon ug killing tanan may kalambigitan sa panagbulag.

- 1. Pisikal nga kamatayon** -Sa dihang mamatay kita pisikal ang atong lawas moadto ilalom sa yuta ug ang atong espiritu mahimulag gikan sa atong lawas ug moadto ngadto sa Iangit o di ba didto sa imperno. Ang panagbulag sa lawas ug espiritu mao ang pisikal nga kamatayon.
- 2. Espiritwal nga kamatayon** -Tungod sa atong mga sala, kita nahimulag sa atong relasyon uban sa Dios. Kini mao ang espiritwal nga kamatayon. Tanang relihiyon ug mga maayong buhat dili makakuha gikan kanato sa kabug-at sa sala nga maoy hinungdan sa pagkahimulag kanato sa Dios. (Espirituhanong patay)
- 3. Kamatayong eternal** -Kon mamatay kita sa pisikal diha sa estado sa pagkapatay espiritwal kita mahimuIag gikan sa DioS hangtud sa kahangturan. Kini mao ang gitawagnga kamatayon eternal o imperno. Ang sulbad sa Dios niini nga kamatayon mao ang paghatag kanato sa walay bayad nga gasa nga mao ang kinabuhing dayon diha sa Iyang Anak nga si Jesus.

Diosnong sukdanan sa paghukom mao: sala=kamatayon eternal.

Adunay duha ka paagi pagbayad sa imong sala. Una, imong dawaton ang walay bayad nga gasa nga kinabuhing dayon ug and bayad gihimo ni Jesus para sa imong sala didto sa krus. Ikaduha, imong bayaran ang kaugalingon mong sala pinaagi sa pag- antos sa walay katapusang pagkahimulag gikan sa Dios.

Karon padayon ug pangutana:

"Gusto ka bang luwason ni Jesus gikan sa imong mga sala?"

Kon moingon sila ug 'dili', ayaw pugsa. Apan mahibulong ka nga kadaghanan moingon ug Oo. Dili dayon malipay. Daghang mga tawo gustong luwason ni Kristo gikan sa ilang mga sala apan sa dihang hataga'g pamaagi dili gustong mobuhat sa Iyang pamaagi. Padayon inubanan sa pag-ampo.

Question #8 is very important. Go slowly.

8. This is what you must do . . . in Rev. 3:20 Jesus says, "Behold I stand at the door and knock; if any man hears my voice, and opens the door, I will come in to him."

STOP! Ask them what door they think that Jesus is knocking on. They should answer, *"the door of my life, my heart, my soul, etc."* Your answer should be. *"That's right! Many times people hear the knocking when they feel guilty or are going through struggles or thinking about the meaning of life etc. But they mistakenly think Jesus is knocking on the door of their house. They think He wants them to become religious. They say more prayers. They may go to church or put a picture of Jesus on the wall. They try to get near God. They get religious. Yet all the time Jesus is knocking on the door of your heart. He is not asking you to be more religious. He wants to have a relationship with you. He wants to come into your life and take away your sin and bring you back into a relationship with God. Make you spiritually alive!"*

NOW ask the question. Say their name.

"Would you, _____, like to open the door of your heart to Christ today?"

If they say the door has been open already, explain to them that Jesus is a gentleman and He won't go in through an open door unless you invite Him in.

If they say "no"; don't push it. You may ask why.

If they say "yes," read the prayer of acceptance slowly and prayerfully. Ask them to listen and decide if the prayer expresses the true sentiment of their hearts. Explain to them that it is very important that they do this only if they mean it with all their heart. After reading the prayer ask them if this is what they would like to say to Jesus today. If they say "yes" have them repeat after you the prayer, phrase by phrase. **DO NOT READ THE PRAYER TOO QUICKLY BUT PRAYERFULLY.** You might want to explain to them that they only need to do this one time if they are sincere. It is a one-time prayer for all time.

IMPORTANT: Although you may be eager to lead them in prayer and they may be eager as well, this is the time to stop and explain to them the seriousness of their decision. There are four common wrong reasons why people may pray to receive Christ. All of them are the wrong reasons and lack the sincerity God is looking for. Many people are sentimental, sacramental, superstitious, or polite, or they may be all four. Yet this prayer is not just a sentimental statement that makes you feel good. It is not a sacrament one must do along with other acts of religious commitment in order to be saved. It is the only thing one must do to be saved. Again this is not something you do out of a superstitious fear. Last of all you should not do it to conform to some one else's expectations. This decision is one in which a person is desperate to have Jesus. They are making a lifetime, eternal commitment to give their hearts and lives to God. They are turning from every thing that

Pangutana numero 8 importante kaayo. Hinayhinaya tang.

8. Kinahanglan mao kini ang imong buhaton...sa Gipadayag 3:20 miingon si Jesus, "Tan-awa ako nagatindog sa pultahan ug nagatuktok; si bisan kinsa ang makadungog sa akong tingog, up moabli sa pultahan, kaniya mosulod ako. "

HUNONG! Pangutan-a sila unsa nga pultahan ang ilang gihunahuna diin si Jesus nagatuktok. Ila untang tubag. *"ang pultahan sa akong kinabuhi. akong kasingkasing. akong kalag ug uban pa."* Ingon niini imong tubag. *"Tinuod ka na! Kasagaran madunggan sa mga tawo ang pagpanuktok sa dihang bation sila'g kakonsensya o anaa sa kalisod, o sa paghunahuna mahitungod sa kahulogan sa kinabuhi ug uban pa nga sama niini. Uban kanila masayop sa paghunahuna nga si Jesus nanuktok sa pultahan sa ilang balay. Naghunahuna sila nga gusto ni Jesus nga himuon silang mga relihiyoso. Kanunay na silang pag-ampo. Tingali sa pagsimba kanunay o pagbutang ug hulagway ni Jesus sa bongbong sa balay. Maningkamot nga maduol sila sa Dios. Relihiyoso na sila. Gani sa tanang panahon si Jesus nagapanuktok sa pultahan sa ilang kasingkasing. Siya dili mohangyo kanimo sa sobra nga pagkarelihiyoso. Siya gusto nga makigrelasyon uban nimo. Gusto Siyang mosulod sa imong kinabuhi ug kuhaon ang imong sala ug dad-on ka pagbalik diha sa relasyon uban sa Dios. Himuon kang buhi diha sa espiritu!"*

KARON pangutana-a sila. Isulti ilang ngalan.

" _____, imo bang ablihan ang pultahan sa imong kasingkasing alang kang Kristo?"
" Kon moingon sila nga abli na ang pultahan ingna sila nga si Jesus usa ka malumong tawo ug dili Siya molargo'g sulod diha sa bukas nga pultahan gawas kon imo Siyang dapiton pagpasulod. Kon mobalibad sila, ayaw lang pugsa. Mahimong mangutana ka kon ngano. Kon Oo ilang tubag, basaha sa hinay ang pag-ampo sa pagpadawat uban ang pagkamainampingon. Hangyo-a sila sa pagpaminar ug pagdesisyon kon ang maong pag-ampo nagbutyag ba sa tinuod nga sentimento sa ilang mga kasingkasing. Ipasabot ngadto kanila nga importante kaayo kon buhaton kini sa kinasingkasing gayud. Human sa pagbasa sa maong pag-ampo ingna sila kon mao ba kini ang buot nilang isulti ngadto kang Jesus karon. Kon moingong sila ug Oo, ipasabot kanila ang maong pag-ampo, linya por linya. **AYAW UG DALIDALI-A ANG PAGBASA SA PAG-AMPO BUHATA DIHA PAGKAMAINAMPO-ON.** Tingali imong i-esplikar ngadto kanila nga kinahanglan buhaton kini sa usa ra ka higayon kana kon sinsero sila. Kausa lang nga pag-ampo sa tibuok panahon.

IMPORTANTE: Bisan tuod kon nagpanikad ka na sa pag-una diha sa pag-ampo ug bisan pa gani sila nagpanikad 'sab, kini ang panahon sa paghunong ug i-esplikar ngadto kanila ang pagkaseryoso niini nga desisyon. Adunay upat ka kasagarang rason ngano nga ang mga tawo modawat ni Kristo. Kining tanan sayop nga mga rason ug kulang sa senseridad nga gipangita sa Dios. Kadaghanan sa mga tawo mahimong sentimental, sacramental, tuotuhon, o naikog, o tingali kanang upat. Kini dili lang sentimental nga pag-ampo aron bation ka ug kagaan. Dili usab kini sacramentong buluhaton uban ang pagkarelihiyoso aron maluwas. Kini mao ang bugtong buhaton aron maluwas. Usbon ko nga dili kini angayang buhaton tungod sa kahadlok. Sa katapusan, dili kini buhaton aron sa

has gone before and looking only to Christ to save them.

I like to explain to people that this is a free gift but that God can only give it to empty hands. A person must be willing to let go of every known sin in their lives. They must also release their confidence in their own goodness to satisfy God. They must even be willing to give to God all they hold dear. They must want this gift of Jesus over every thing else.

You must ask them if they are willing to make that kind of commitment to God. A once for all time decision to let God live and rule in their hearts is what you are seeking!

This test will stop a number from praying to receive Christ who may initially have been willing to. They may tell you they need to consider so important a decision longer. Agree with them and make an appointment to follow them up for the specific purpose of pressing them for that decision once they have had time to think about it.

Those who do pray to receive the Lord Jesus Christ: After they have prayed the prayer you may move on to the last two questions. However, don't at any time become stuck with your nose in the tract! If they pray, the first thing you should do is rejoice with them.

Tell them that if they were sincere God has:

1. Come into their hearts (Rev. 3:20)
2. Forgiven them of their sins (1 John 1:9)
3. Made them His child (John 1:12)
4. Given them eternal life (Rom. 6:23)

Tell them that their feelings are not as important as God's promise and if they were sincere then God has kept His promise.

Two passages I suggest that you share with new converts are John 1:12 and I John 5:11-12. They offer rich assurance.

pagpahuyon sa ekspektasyon sa uban. Kini nga desisyon himuon tungod kay ang maong tawo adunay dakong panginahanglan ni Jesus. Sila mihimo ug usa ka panaad si tibuok nilang kinabuhi sa pagtugyan sa ilang mga kasilingkasing ug kinabuhi ngadto sa Dios. Gitalikdan nila and tanang butang nanglabay kaniadto ug naglantaw lamang kang Kristo nga maoy bugtong makaluwas kanila.

Gusto ko nga i-esplikar sa mga tawo nga kini usa ka gasa nga walay bayad apan ikahatag lang kini sa Dios niadtong walay sulod nga mga kamot. Ang maong tawo andam nga mobiya sa iyang mga sala diha sa iyang kinabuhi. Kinahanglan usab nga ilang buhian ang pagsalig diha sa ilang kaugalingong pagkamaayo aron matagbaw ang Dios. Kinahanglan andam sila bisan pa sa pagtugyan ngadto sa Dios sa mga butang nga giisip nilang mahal. Kinahanglan ilang pangandoy sa pag-angkon niining gasa ni Jesus labaw kay sa tanang mga butang. Kinahanglan hangyoon mo sila kon andam ba sa paghimo ug 'commitment' ngadto sa Dios. Mohimo ug disisyon kausa alang sa tanang panahon aron tugotan ang Dios sa pagpuyo ug pagdumala sulod sa ilang mga kasingkasing. Kana mao ang imong pangitaon! Kini mosulay sa pagpaundang niadtong pipila nga moampo sa pagdawat ni Kristo kinsa adunay kakulang sa kabubut-on. Sila moingon nga nagkinahanglan pa kami ug taas nga panahon sa pagtimbang-timbang sa usa ka importanteng desisyon. Uyoni sila ug pakigsabot alang sa sunod nga katuyuan human nila mahunahuna and mahitungod niana.

Kadtong miampo sa pagdawat sa atong Ginoong Jesu-Kristo: Human sila naka-ampo mahimong mopadayon ka paingon sa katapusang duha ka mga pangutana. Ayaw tugoti nga mabalba ang hapsay'ng pagpadagan! Kon mo-ampo sila, unang butang imong buhaton mao ang pagkalipay uban kanila.

Sultihi sila nga kon sinsero sila ang Dios:

1. Mosulod sa ilang mga kasingkasing (Gipadayag 3:20)
2. Pasaylo-on ang ilang mga sala (I Juan 1:9)
3. Himuon sila nga Iyang mga anak (Juan 1: 12)
4. Hatagan sila ug kinabuhing walay katapusan (Roma 6:23)

Sultihi sila nga ang ilang mga pagbati dili kaayo importante itandi sa saad sa Dios ug kon sinsero lang sila tumanon sa Dios ang Iyang saad. Duha ka texto ang akong isugyot nga imong ipakigbahin uban sa mga bag-ong nakabig kini mao and Juan 1:12 ug 1 Juan 5:11-12. Kini naghatag ug kasigurohan.

BEFORE LEAVING:

After having given them the follow-up lesson number one and a New Testament, set a time to revisit them before the campaign is over.

Don't ask: *"Can we come back and visit you!"* They might want to say "yes" but this kind of question is too easy to say "no" to. Instead explain to them:

1. That your friend is going to be leaving in a few days and wishes to return to say good-bye.
2. That at that time you will be available to try and answer any questions they might have after doing the lesson.
3. That if they finish the first lesson you will give them a second lesson at that time.
4. Finally ask them when would be a good time to visit them the following day. For example, *"When would be a good time to see you tomorrow morning?"* They will help you find the time. Assume the privilege of the second visit.

Be sure that you leave them with the tract, the lesson and a New Testament.

SA DILI PA MOBIYA:

Human sila nahatagan sa 'follow up lesson number one' ug usa ka Bag-ong Testamento nga Bibliya, itakda ang panahon sa pagbisita pag-usab sa dili pa matapos ang maong kampanya.

Ayaw pangutan-a: *"Pwede ba kaming mobalik sa pagbisita ninyo!"* Mahimong moingon sila ug Oo pero sayon usab kining balibaran ug moingon ug 'dili'. Imo hinuon i-esplikar ngadto kanila:

1. Nga kining imong amigo mobiya sa pipila ka adlaw ug gustong mobalik aron manamalit.
2. Nga nianang panahona bakanti ka ba sa pagsulay ug tubag sa bisan unsang pangutana nila human sa maong leksyon.
3. Nga kon mahuman ang unang leksyon sila mohatag na usab ug ikaduhang leksyon nianang panahona.
4. Sa katapusan hangyo-a sila kon kanus-a ang maayong panahon sa pagbisita pagusab kanila sa sunod nga adlaw. Pananglitan, *"Kanus-a allg maayong oras sa pakigkita kanimo ugma sa buntag?"* Tabangan ka nila sa pagpangita ug oras. Lantawa ang pribilihiyo sa sunod nga pagbisita.

Siguroha nga nabinlan sila ug basahon, ang leks yon ug Bag-ong Testamento.